

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

Примљено: 22.4.26

РЕВИЗИЈА Датум	Јединствени Класификациони знак	РЕДНИ БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЈЕДНОСТ
01-1-018	-545	26	1/1	

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2025. GODINU

U Podgorici, 20. aprila 2026. godine



Црна Гора
Општина Херцег Нови
Кабинет Предсједника општине

Трг маршала Тита 2
85340 Херцег Нови, Црна Гора
Т.: +382 31 321 052
Ф.: +382 31 323 517
www.hercegnovi.me

MV Konsalt DOO Podgorica

Izjava rukovodstva

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom Prijedloga završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2025. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji realno i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju prihode i rashode, novčane tokove, neizmirene obaveze i budžetsko zaduženje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za javni sektor i propisima Crne Gore.

Prihvataмо нашу одговорност за истинит и објективан приказ финансијских извјештаја у складу са Међународним računovodstvenim standardima/Међународним standardima финансијског извјештавања и računovodstvenim propisima Crne Gore.

Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrđujemo sledeće:

1. Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u internom sistemu kontrole ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske izvještaje nijesu bila uključena u nezakonite radnje,
2. Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju.
3. U finansijskim izvještajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta.
4. Opština je postupala u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje. Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koje bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.
5. Prikazali smo sve nastale kao i potencijalne obaveze.
6. Nemamo planove koji bi mogli materijalno značajno izmijeniti knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim izvještajima.
7. Opština nema hipoteku niti zalogu na svojoj imovini niti zaduženja po garancijama.
8. Nije bilo događaja nakon datuma izvještavanja koji bi zahtijevali korekcije ili objelodanjivanje u finansijskim izvještajima.

Sekretarijat za finansije,

Vesna Milović, VD Sekretara

U Herceg Novom, 20.04.2026. godine



SKUPŠTINI OPŠTINE HERCEG NOVI**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O PRIJEDLOGU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2025. GODINU****Pozitivno mišljenje**

Izvršili smo reviziju Prijedloga završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2025. godinu koji čine: Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima, Izvještaj o ukupno ostvarenim izdacima, Izvještaj o neizmirenim obavezama, Izvještaj o budžetskom zaduženju, Izvještaj o primljenim donacijama i kreditima i izvršenim otplatama dugova, Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve kao i Izvještaj o ostvarenim izdacima po višegodišnjim kapitalnim projektima za godinu koja se završava na dan 31.12.2025. godine.

Prema našem mišljenju, Prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2025. godinu je sastavljen u skladu sa relevantnim zakonskim propisima kojima se regulišu javni prihodi i javni rashodi lokalnih samouprava i prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, budžetske prihode, budžetske rashode, neizmirene obaveze i budžetsko zaduženje za godinu završenu na dan 31.12.2025. godine.

Predmetna revizija je usklađena s Međunarodnim standardima revizije (ISA) i saglasno s Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA). Naša odgovornost, saglasno Međunarodnim standardima revizije (ISA), je opisana u odeljku „Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja“. Nezavisnost i drugi etički standardi su u potpunosti zadovoljeni u odnosu na Opštinu, na koji način su ispunjene zahtijevane etičke odgovornosti u ovoj reviziji.

Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje pouzdanu bazu informacija, saznanja i ocjena o finansijskim iskazima koji su bili predmet revizije za dato mišljenje.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su pitanja koja su bila po našem profesionalnom prosuđivanju, od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima. Posebna pažnja je posvećena realnoj prezentaciji prihoda i rashoda tekućeg perioda i nijesu utvrđene materijalne nepravilnosti. Posebna pažnja je bila posvećena realnoj prezentaciji obaveza iz poslovanja i utvrdili smo da u finansijskim izvještajima nema pogrešnih prikaza.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući dalju rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeća pitanja:

1. Kao što je navedeno u Napomeni 10. prema Izveštaju Direkcije za imovinu i zastupanje, ukupna vrijednost sporova (tužbi) pokrenutih od strane fizičkih i pravnih lica, a koji nijesu okončani do dana 31.12.2025. godine, iznosi cca 5 miliona €. Prema našem mišljenju, budžet Opštine Herceg Novi mogao bi u narednom periodu imati značajan odliv sredstava po navedenom osnovu.
2. U rebalansu budžeta Opštine Herceg Novi, u okviru primanja budžeta, prikazana su i prenijeta sredstva iz prethodne godine u iznosu 608.800,00 € - planirana odnosno 608.771,30 € realizovana.
3. Uvidom u pojedine analitičke kartice obveznika poreza na nepokretnost, potraživanja se evidentiraju još iz 2003. godine, što predstavlja apsolutni rok zastare i u tom smislu treba ažurirati bazu podataka odnosno na vrijeme preuzeti mjere naplate potraživanja po ovom osnovu. Opština radi na sređivanju baze, radi se prinudna naplata, hipotekom se obezbjeđuju poreska dugovanja. Opština je postavila aplikaciju E-porez kako bi poreski obveznici mogli da preuzmu poreska rješenja odnosno da se informišu o stanju duga.
Uvidom u dostavljene podatke (administrator programa), struktura potraživanja, u ukupnom iznosu od 14.942.959,67 € odnosi se na potraživanja za period:
 - do i sa 2014. godinom u ukupnom iznosu 6.632.877,64 € - opšti rok zastare,
 - od 2015-2019. godine u ukupnom iznosu 7.248.731,64 € - zastara i
 - od 2020-2024. godine u ukupnom iznosu 1.061.350,69 € - u valuti.

U vezi s navedenim pitanjima naše mišljenje nije s rezervom.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Opštine je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i propisima koji su relevantni za državu i lokalnu samoupravu, kao i u skladu sa Međunarodnim standardima za javni sektor.

Ova odgovornost obuhvata osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima.

Ovaj okvir se bazira na odredbama nacionalnog zakonodavstva i primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Opštine je odgovorno za procjenu sposobnosti Opštine da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gdje je to primjenjivo, činjenica, koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izvještavanja.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne prikaze ako takvi iskazi postoje, iako je revizija pravilno planirana i sprovedena. Pogrešni iskazi se smatraju materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Odgovornost je naša da na osnovu revizije koju smo izvršili damo adekvatno mišljenje o objektivnosti i istinitosti Prijedloga Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi.

Reviziju smo izvršili u skladu sa okvirom za vršenje revizije koji čine Međunarodni Revizorski Standardi kao i Nacionalno zakonodavstvo. Međunarodni Standardi Revizije nalažu da se revizija planira i izvrši na način koji omogućava da se sa visokim stepenom uvjeravanja, uvjeravanja u razumnoj mjeri, revizor uvjeri da finansijski iskazi koji su bili predmet revizije ne sadrže materijalno značajno pogrešne iskaze.

Revizija obuhvata ispitivanje dokaza na bazi provjere odabranih uzoraka, na osnovu čega su potvrđena objelodanjivanja informacija u Prijedlogu Završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2025. godinu, kao i ocjenu primijenjenih Računovodstvenih načela - Međunarodnih Računovodstvenih Standarda, kao i usklađenosti sa zakonskim propisima. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje pouzdanu bazu informacija, saznanja i ocjena o finansijskim izvještajima i iskazima koji su bili predmet revizije za dato mišljenje.

Mi smo nezavisni u odnosu na Opštinu Herceg Novi u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo sve etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za pozitivno mišljenje.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu finansijskih iskaza koji pružaju istinit i objektivan prikaz u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za druge finansijske izvještaje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Opštine.

U Podgorici, 20. aprila 2026. godine

MV Konsalt d.o.o. Podgorica

Ulica Slobode 26, Podgorica

Ilina Vuković, ovlašćeni revizor

Licenca Ministarstva finansija Crne Gore 0042



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Ilina Vuković", is written over the right side of the circular stamp.